



basic education

Department:
Basic Education
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA

**DITEKO TSA NGWAGA LE NGWAGA TSA
BOSETŠHABA**

KEREITI 1

DIPALO - SETSWANA

SETE 2: SEKAO SA 2012

Dikaelo tsa go dirisa dikao tsa makwalopotso a Tlhatlhobo ya Bosetšhaba ya Ngwaga

1. Thadisokakaretso

Tlhatlhobo ya Bosetšhaba ya Ngwaga (TBN) ke tlhatlhobo ya kwa bokhutlong ya kitso le bokgoni tse barutwana ba solofelwang gore ba bo ba di kwadisitwse kwa bokhutlong jwa nngwe le nngwe ya Mephato ya 1-6 le 9. Maloko a barutabana le bagakolodi ba dirutwa ba tihamilwe dikao tsa makwalopotso a teko a barutabana ba ka a dirisang mo thutong ya Puo le ya Dipalo ka maikaelelo a go tshegetsa ditlhatlhobo tsa kwa sekolong le go netefatsa gore barutwana ba nna le go itshepa go go tlhokagalang, le go tsaya karolo ka katlego mo ditlhatlhobong tsa kwa ntle. Dikao tsa makwalopotso a diteko a tihamilwe go tswa mo tironing ya kharikhulamo e e akaretsang Dikgwediitharo 1, 2 le 3 tsa ngwaga wa sekolo le sekao sotlhe sa teko sa Tlhatlhobo ya Bosetšhaba ya Ngwaga sa mophato mongwe le mongwe se neetswe. Dikao tsa makwalopotso a a akaretsang sekao sa lekwalopotso la teko ya **Tlhatlhobo ya Bosetšhaba ya Ngwaga (TBN)**, a oketsa ditlhatlhobotsweledi tsa fa sekolong tse barutwana ba tshwaneteng go di dira mme ga e di emisetse/refosana le tsona.

2. Kgolaganyo le didiriswa tse dingwe tsa go ithuta le go ruta

Ditlhangwa dingwe tsa dikao tsa makwalopotso le dipotso ka botsona di golagantswe ka bomo le Dibukatiro tse di maleba tsa mophato gore go nne le tomagano/tsenyeletso e e tlhokagalang. Dikao tsa makwalopotso di lolamisitswe/tlhamaladitswe go ya ka ditlhokego tsa Pegelo ya Kharikhulamo ya Bosetšhaba Mephato R-12 (PKB), tshiamelo ya Pegelo ya Pholisi ya Kharikhulamo le Tlhatlhobo (PPKT) ya mephato e e maleba le Porotokolo ya Bosetšhaba ya Tlhatlhobo (PBT). Dikwalo tse tsotlhe tse, go tlaeleletsa le tse dingwe tse di ka neelwang ke sekolo, di bopa sediriswa se se humileng go thusa barutabana mo go ipaakanyetseng dithuto le go dira tlhatlhobo e e tlhomameng (tlhatlhobo ya go ithuta).

3. E lomagwana le metswedi e mengwe ya go ithuta le ya go ruta .

Gore gonne le botlhokwa jwa tomagano tse dingwe tsa dikao tsa ditlhangwa le dipotso di lomagantswe ka mailthomo a gore e tsamaelane le se se mo dibukeng tsa tiro tsa kereiti/mophato o o maleba. Dikao le tsona di dirilwe go tsamaelana tsa Kemo e e Tlhomamisitsweng ya Kharikhulamo ya Bosetšhaba le di tlhokego tsa Kemo e e Tlhomamisitsweng ya Kharikhulamo ya Bosetšhaba(NCS) Kereiti R-12, Neelano ya Pegelo ya Pholisi ya Kharikhulamo le Tlhatlhobo go dikereiti tse maleba le Tlhatlhobo ya Bosetshaba ya Porotokholo. Mmogo ditokomane tse, le tse dingwe fela tse sekolo se tla neelanang ka tsona, go dira motheo wa motswedi o o humileng go thusa barutabana go ipaakanyetsa dithuto le tsamaiso ya tlhatlhobo e e tlhomameng (Tlhatlhobo – ithuto).

4. O ka dirisa jang dikao tsa makwalopotso

Le fa dikao tsa makwalopotso a mophato le serutwa a rulagantswe go nna kompa e le nngwe, barutabana ga ba a tshwanela go neela barutwana kompa yotlhe go e araba ka gangwe. Barutabana ba tshwanetse go tlhophela dipotso go tswa mo dikaong tsa makwalopotso a a

maleba le thuto e e rulaganyeditsweng nako nngwe le nngwe e e neilweng. Dipotso tsa dikao tsa makwopotso a teko kgotsa setlhophapha sa dipotso se se kgonagalang se se tlhophilweng ka kelotlhoko, di ka dirisiwa mo dikgatong tse di farologaneng tsa go ruta le go ithuta jaana:-

- 4.1 Kwa tshimologong ya thuto jaaka tekotshupo/tekotheo go supa bokgoni le makoa a morutwana. Tshupo e tshwanetse go isa kwa pegelong e e bonako go barutwana le go tlhama dithuto tse di maleba tse di buang ka makoa a a supilweng le go tiisa bokgoni. Tekotshupo e ka neelwa jaaka tirogae go boloka nako ya go ruta mo phaposing.
- 4.2 Ka nako ya dithuto tsa **teko** e khutswane e e **tlhomameng** go lekola gore barutwana ba tlhabolola kitso e e solofetsweng le bokgoni fa serutwa se tseletswe pele go netefatsa gore ga gona morutwana yo o salelang kwa morago.
- 4.3 Kwa pheletsong ya serutwa kgotsa dithuto tse di latelanang e diriswa jaaka **teko e e sobokantsweng/teko ya kwa bokhutlong** go lekola gore a barutwana ba bona poelo ya go tlhaloganya e e lekaneng gore ba ka dirisa kitso le bokgoni bo ba bo fitlheletseng mo thutong e e konoseditsweng. Go neela barutwana **pegelo** ka nako gangwe fa morutabana a santse a akanya gore go na le dikarolo dingwe tsa thuto tse di batlang go lebelelwa gape kgotsa go **tiisetsa** kitso le bokgoni jo borileng.
- 4.4 Mo dikgatong tsotlhe bontsha barutwana ditogamano tse di farologaneng tsa go lekola kgotsa go botsa dipotso. Sk go arabiwa jaang dipotso tse di nang le dikarabo tse dintsi/mmalwa, tse di bulegileng, tsa tsibogelo ka boena, tsa dikarabo tse dikhutswane.

Fa diteko phekolo tse ditlhomameng di le dikhutswane fa go lebelelwa nomoro ya dipotso tse di akaraditsweng, teko ya kwa bokhutlong e tla akaretsa dipotso tse dintsi go tswa kwa tekong e e tletseng mme go ikaegilwe ka tiro e e setseng e dirilwe ka nako eo. Selo se se botlhokwa ke go netefatsa gore barutwana ba bona katiso e e lekaneng go tsibogela teko e e tletseng ya teko ya ikatiso ya . **TEKO YA NGWAGA LE NGWAGA YA BOSETSHABA (ANA)**.

5. Memorantamo kgotsa kaedi ya go araba dipotso

Sekao tota se se tlhopheleng sa tsibogo e e solofetsweng se neilwe mo potsong nngwe le nngwe ya kaedi mo tekong le ya TLHATLHOBO YA NGWAGA LE NGWAGA YA BOSETSHABA ya sekai. Barutwana ba tshwanetse go itse gore memorantamo ga o kitla o akaretsa dilo tsotlhe. Memorantamo o neela feela motheo ka bophara ba tsibogelo e e solofetsweng mme barutabana ba tshwanetse go lebisisa le go neela moputso mo kgethong e e amogelesegang le dipharologanyo tsa tsibogo e e amogelesegang tse di neetsweng ke barutwana.

6. Kakaretso ya Kharikhulamo

Go botlhokwa thatathata gore kharikhulamo e dirilwe ka botlalo mo phaposing nngwe le nngwe. Dikaedi tsa kereite nngwe le nngwe ga di a emela kharikhulamo yotlhe. Ke **kemedi** ya kitso e

e botlhokwa le bokgoni fela mo tirong e e akaretsang kotara 1,2 le 3 ya ngwaga wa sekolo. Mo tekanyetsong ya tiro e e tshwanetseng go dirwa go ya ka dikotara tsa dikolo e totobaditswe mo tokomaneng ya CAPS.

7. Phetso

Maikaelelo a lefapha la thuto ke go tokafatsa maemo le boleng jwa ditiragatso ya barutwana.mo tshimologong ya bokgoni jo botlhobaetsaeng jwa literacy (language) le numeracy (dipalo). TLHATLHOBONG YA NGWAGA LE NGWAGA YA BOSETŠHABA ke nngwe ya sediriswa se se dirisiwang ke lefapha la thuto go lekola gore tiro ya barutwana e a tokafala ,ga e fetoge kgotsa e ya kwa tlase. Dikgaolo le dikolo di solofetswe go tshegetsa barutabana le go ba neela dithusathutotse di maleba go tokafatsa go ruta le go ithuta mo dikolong. Ka go dirisa dikaedi ya TLHATLHOBONG YA NGWAGA LE NGWAGA YA BOSETŠHABA jaaka nngwe ya dithusathuto tsa bona, barutabana bat la thusa barutwana go tlwaela mefuta e e farologaneng le ditogamano tsa go lekolwa. Ka tiriso e esiameng ya dikaedi di tshwanetse go thusa barutwana go bona kitso e e maleba le go godisa bokgoni jo bo maleba go ithuta le go diragatsa ka tshwanelo mo DITLHATLHOBONG TSE DI TLA LATELANG TSA NGWAGA LE NGWAGA TSA BOSETŠHABA.


DINOMORO, DITIRAGATSO LE DIKAMANO.

GO BALA MATSHWAOPALO, MAINAPALO




1. Bala dipene mme o tlatse palo e e nepagetseng ya dipene.




2. O bona dipaeneapole tse kae?




3. Go na le ditlhare tse kae mo lebokosong lengwe le lengwe. O filwe sekao ka ya ntlha.

	6
	
	

4. Lebelela palo e e thadilweng mo foreiming mme o thale palo e e tshwanang ya dikhutlotharo mo foreiming e nngwe.



5. Popego nngwe le nngwe e na le matlhakore a makae?







6. Tlatsa dipalo tse di tlhaelang.

a.

5	6			9	10
---	---	--	--	---	----





b.

2	4		8	10
---	---	--	---	----

c.






10		8		6	5	4
----	--	---	--	---	---	---

7. Thala mola go nyalanya letshwaopalo le le nepagetseng le palo ya diphensele.

		14
		21
		33
		8

8. Lebelela setshwantso sengwe le sengwe.

Dira sediko mo palong e e nyalanang le palo ya dilo mo setlhopheng sengwe le sengwe.

	6	7	8	9	10
	2	3	4	5	6
	6	7	8	9	10
	2	3	4	5	6
	0	1	2	3	4

9. Thala mela go gokaganya matshwaopalo a a tshwanang.

●8 ●7 ●5

●5 ●8 ●7

10. Kwalolola matshwaopalo a a neetsweng mo lebokosong le le senang sepe.

6

8

9






11. Mo lebokosong lengwe le lengwe kwala letshwaopalo le le nyalanang le lefoko le le thaletsweng ka fa tlase.

dinaledi di thataro

Dithunya di le robedi

Mebutla e le supa

12. **Feleletsa lenaane lele ka fa tlase**

Dilo	Letshwaopalo	Mainapalo
	_____	Lesome
	6	_____
	_____	Supa
	8	_____
	5	Tlhano

13. Kwala mainapalo a tse di latelang. Nyalanya matshwaopalo.

9	
3	
2	
4	
1	

14. Thala motsu go gokaganya letshwaopalo le leinapalo.

7		Robedi
6		Robongwe
5		Thataro
8		Tlhano
9		Supa

BAPISA MME O RULAGANYE DINOMORO

1. Lebelela dikerese le dikero. Jaanong feleletsa mola ka go dirisa lefoko "ntsi" or " nnye"

o o o o o o

x x x x x

Go na le dikerese tse _____ go feta dikero.

Go na le dikero tse _____ go feta dikerese.

2. Lebelela ditshwantso mme o arabe dipotso.



Mosimane



Phokoj we

- a. Maoto a _____ a mantsi go feta a _____.




Koloi




Terekere

b. _____ e na le maoto a mannye go feta a _____.



Ntlwana




Khutlotharo

c. _____ e na le matlhakore a mantsi go feta _____ .


3. Rulaganya dipalo tse di latelang go simolola ka e nnye go di feta tsotlhe go fitlha ka e kgollo go di feta tsotlhe.

6, 8, 9, 7, 1
____, ____ , ____ , ____ , ____


4. Kwala dinomoro tse di latelang mo folageng go simolola ka e nnye go gaisa tsotlhe go fitlha ka e kgolo go gaisa tsotlhe.




5. Rulaganya dinomoro tse mo godimo ga didiko tse di latelang go simolola ka e kgolo go gaisa tsotlhe go fitlha ka e nnye go gaisa tsotlhe.



6. Kwala dinomoro tse di latelang mo lifelong le le nepagetseng mo molapalong **9, 8, 6, 5**



7. Tlatsa dinomoro tse di tlhaelang mo molapalong.



THARABOLOLO

1. Tota o na le dimonamone di le 3 mme Lesego o na le dimonamone di le 6.

Tota le Lesego ba na le dimonamone di le _____ gotlhelele.

2. Tlotlo o na le dinamune di le 5 mme Masego o na le dinamune di le 3.

Tlotlo le Masego bana le dinamune tse kae gotlhelele?

3. Vusi o kgile diapole tse 4 mme Nonto o kgile diapole tse 5.

Gotlhelele ba kgile diapole tse _____.

4. Diphensele tse 4 le diphensele tse 3 di dira diphensele tse _____ gotlhelele.

5. Fa o ntsha dipanana tse 4 mo dipananeng tse 6 go sala dipanana tse _____.

6. Thabo o na le dimabole tse 8. Jacky o mo amogile dimabole tse 6.

Ga j aanong Thabo o na le dimabole tse kae?

7. Amo o na le diperekisi di le 10. O naya Lesego diperekisi di le 3.

Amo o setse ka diperekisi di le _____.

8. Dibolo di le 7 fa o ntsha dibolo di le 4 go sala dibolo di le _____.

9. Rre o na le dipodi di le 8. O rekisa dipodi di le 4.
O setse ka dipodi di le _____.

DITIRAGATSO, GO AKARETSA DIPALO, GO OKETSA GABEDI LE GO AROGANYA KA BOGARE, TLHAKANYO, NTSHO

1. Lebelela diboloko, mme o arabe dipotso.

	●	●
	● ●	● ●
● ● ●	● ● ●	● ● ●
● ● ● ●	● ● ● ●	● ● ● ●
● ● ● ● ●	● ● ● ● ●	● ● ● ● ●

a. Oketsa 1 gabedi = _____

Oketsa 5 gabedi = _____

b. Halofa ya 10 = _____

Halofa ya 8 = _____

2. Kwala dikarabo.

a. $10 = 5 + \underline{\hspace{2cm}}$

b. $4 + 4 = \underline{\hspace{2cm}}$

3. Kwala dikarabo.

a. $2 + 3 = \underline{\hspace{2cm}}$

b. $1 + 5 = \underline{\hspace{2cm}}$

c. $2 + 3 = \underline{\hspace{2cm}}$

d. $7 + 2 = \underline{\hspace{2cm}}$

4. Kwala dikarabo.


a. $8 - 2 = \underline{\hspace{2cm}}$

b. $5 - 1 = \underline{\hspace{2cm}}$

c. $3 - 1 = \underline{\hspace{2cm}}$

THULAGANYO, DITIRO LE MOKGWA WA GO BALELA DITLHAKA LE MATSHWAO BOEMONG JWA DINOMORO

1. Thala ditlhagiso tse tharo tse di latelang mo thulaganyong



b. Thala dilo tse pedi tse di latelang



PHATLHA LE POPEGO

1. Dira sediko mo tlhakeng ya karabo e e nepagetseng.



A Bolao bo mo letlhakoreng la **moj a** la seroto.

B Bolao bo mo letlhakoreng la **molema** la seroto.


2. Dira sediko mo tihakeng ya karabo e e nepagetseng.



A Katse mo **gare** ga seroto.

B Katse e fa **tlase** ga seroto.

3. Dira sediko mo tihakeng ya karabo e e nepagetseng.



A Popego e e fa godimo e tshwana le **bolo**.

B Popego e e fa godimo e tshwana le **lebokoso**.

TEKANYO- NAKO, BOLEELE, BOIMA, MOTHAMO

1. Dira sediko mo karabong e e nepagetseng.

☆ ☆ ☆☆☆☆☆☆☾☆☆☆

☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆


Moso

Bosigo

2. Tshwaya selo se setelele go gaisa ka "X".




3. Dira sediko mo selong se se khutshwane go gaisa



4. Dira sediko mo setshoding se se tshetseng seedi se sentsi go gaisa.



5. Dira sediko go bapa le selo se se bofefo go gaisa.



6.

